

**Semaine : Du 12 au 18 Janvier 2026**

| FECULENTS                                                                           |                                                                |             |        |       |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|-----|---------|---------|
|                                                                                     | Prix moyens pratiqués sur les marchés dans les centres urbains |             |        |       |     |         | Var. %  |
|                                                                                     | Abidjan                                                        | San - Pédro | Bouaké | Yakro | Man | Korhogo |         |
|    | Kponan                                                         | 900         |        | 1000  |     |         | 12,83%  |
|                                                                                     | Assawa                                                         |             |        |       |     |         | -100,00 |
|                                                                                     | Bètè bètè                                                      | 400         |        | 400   | 270 | 250     | 2,33%   |
|                                                                                     | Kinglè                                                         | 550         | 520    | 500   | 510 | 500     | -5,32%  |
|    | Manioc                                                         | 380         | 410    | 410   | 290 | 310     | 33,33%  |
|  | Pomme de terre                                                 | 650         |        | 700   | 700 | 770     | 0,81%   |
|  | Patate douce                                                   | ---         | ---    | ---   | --- | ---     | ---     |

| CEREALES                                                                           |                                |         |             |        |       |     |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|--------|-------|-----|---------|--------|
|   |                                | Abidjan | San - Pédro | Bouaké | Yakro | Man | Korhogo | Var. % |
|                                                                                    | Mil                            | 500     | 430         |        | 500   | 430 | 400     | -0,29% |
|   | Arachide décortiquée           |         |             |        |       |     |         | 0,00%  |
|                                                                                    |                                |         |             |        |       |     |         |        |
|   | Haricot Céréales blanc (niébé) |         |             |        |       |     |         | 0,00%  |
|                                                                                    |                                |         |             |        |       |     |         |        |
|  | Riz local (Longs Grains)       | 700     | 500         | 600    | 500   | 500 | 410     | 0,63%  |
|                                                                                    |                                |         |             |        |       |     |         |        |

### LEGUMES & FRUITS



|                                | Abidjan | San - Pédro | Bouaké | Yakro | Man  | Korhogo | Var. %  |
|--------------------------------|---------|-------------|--------|-------|------|---------|---------|
| Tomate type salade             | 730     | 630         | 570    | 1240  | 800  | 980     | -5,71%  |
| Piment                         | 640     | 940         | 590    | 1530  | 2080 | 880     | -4,17%  |
| Gombo Dioula                   | 760     | 460         | 580    | 630   | 770  | 800     | 12,04%  |
| Gombo Baoulé                   | 320     |             | 820    |       | 820  |         | 0,00%   |
| Aubergine n'drowa              | 450     | 360         | 480    | 350   | 330  | 310     | 2,24%   |
| Aubergine violette             | 480     |             | 380    | 370   | 390  |         | -20,98% |
| Oignon "Violet de Galmi" Niger | 630     | 500         | 500    | 600   | 600  | 600     | 1,78%   |
| Oignon blanc                   | 690     | 600         | 700    | 530   | 600  |         | -6,59%  |
| Carotte                        | 1310    |             | 1400   | 1540  |      |         | 4,74%   |
| Chou vert                      | 310     |             | 310    | 1330  | 310  | 320     | 11,69%  |
| Courgette                      | ---     | ---         | ---    | ---   | ---  | ---     | ---     |
| Navet                          | ---     | ---         | ---    | ---   | ---  | ---     | ---     |
| Poivron                        | ---     | ---         | ---    | ---   | ---  | ---     | ---     |
| Concombre                      | ---     | ---         | ---    | ---   | ---  | ---     | ---     |
| Haricot vert                   | ---     | ---         | ---    | ---   | ---  | ---     | ---     |
| Banane douce                   |         |             |        |       |      |         | 0,00%   |
| Orange                         |         |             |        |       |      |         | 0,00%   |
| Banane plantain                | 360     | 320         |        | 330   | 220  | 340     | 3,29%   |
| Ananas                         | ---     | ---         | ---    | ---   | ---  | ---     | ---     |
| Avocat                         |         |             |        |       |      |         | 0,00%   |
| Papaye                         | ---     | ---         | ---    | ---   | ---  | ---     | ---     |
| Citron                         |         |             |        |       |      |         | 0,00%   |
| Gingembre                      |         |             |        |       |      |         | 0,00%   |



|                 |     |     |     |     |     |     |        |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Graine de palme | 260 | 290 | 350 | 170 | 240 | 440 | -30,88 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|